

ЭНЭСИЭЛЛИ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — омук баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биирдии норуот бэйэтин ураты майгыннаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

УЛУУС ДЬАҔАЛТАТЫГАР

МЕЛИОРАТИВНАЙ СИСТЕМАЛАРЫ КӨТҮРЭР ТУҔУНАН

Олохтоох дьаһалталар территорияларыгар баар мелиоративнай системалары совхозтар реорганизацияга барбыттарын кэинэ чааһынай дьоннор, бааһынай хаһайыстыбалара күүс өттүнэн көтүрөр түбэлтэлэрэ таһаарылларынан, дьаһайбын:

1. Улуус дьаһалтатын ЖКХ-ба отдела (Игнатьев Н. М.) тыа хаһайыстыбатын управленийтын (Сыолятин Г. П.) кытта биһиргэ олохтоох дьаһалталар сирдэригэр-уоттарыгар баар туһаттан тахсыбыт мелиоративнай системалары чуолкайдьылларыгар.

2. ЖКХ отдела «Намгазстрой» ПМК-тын (Федоров А. А.) кытта мелиоратив-


най системалары көтүрүүгэ, ысқылаакка харайыыга уонна батарыга дуогабар түһэрсэригэр.

3. «Намгазстрой» ПМК-аны Нам улууһугар туһаттан тахсыбыт мелиоративнай системалары көтүрүүгэ бырааптаах тэрилтэнэн 1997-98 сылларга билинэргэ.

4. Олохтоох дьаһалталар «Намгазстрой» ПМК наадата суох мелиоративнай системалары көтүрүрүгэр, ысқылаакка харайарыгар көмөнү оҕороллоругар.

Улуус дьаһалтатын баһылыгын бастагы солбуйааччы **Е. Е. ИВАНОВ.**

2.09.97 с. № 693-рп.



1997 с. балабан ыйын 4 күнүнээҕи тургуунан. Бастагы сыыппара — үүнэн иһэринэн график уонна иккис сыыппара — дьиниэбинэн кэбиһи тонна, үһүс — графиги толоруу бырыһыана.

Үөдэй нөһилиэгэ	3513	2940	85
I Хомустаах нөһ.	2540	2290	90
Партизан нөһилиэгэ	1650	1683	102
Никольская нөһ.	880	708	80
Хамаҕатта нөһилиэгэ	2757	2316	84
Хатын Ары нөһ.	3386	2932	87

Бөтүг нөһилиэгэ	1625	1370	84
Модут нөһилиэгэ	2512	1990	79
Хатырык нөһилиэгэ	2290	1812	79
Түбэ нөһилиэгэ	1717	1584	92
Арбын нөһилиэгэ	703	690	98
Көбөкөн нөһилиэгэ	1836	2360	128
II Хомустаах нөһ.	2460	1920	78
Таастаах нөһилиэгэ	397	540	136
Салбаг нөһилиэгэ	1172	1145	98
Ленскэй нөһилиэгэ	1766	1840	104
Былырын баччаба	36125	14323	40
Быйыл барыта	31248	28120	90

КЫСТЫК — 97

Хойутаан да буоллар



Хатырык нөһилиэгэр кыстыкка бөлэмгэ эмнэ атын нөһиликтэргэ курдук үгүс ыарахаттар бааллар. Маныаха харчы тийбэтэ, матырыйаал кыйан атылаһыллыбата балаһыаньаны ордук уустуругдар. Ити биричиннэлэр содулларыгар нөһиликкэ кыстыкка бөлэмнени үлэтин хайа да сыллааҕар хойутаан сабаалаатылар.

Хатырык нөһилиэгэр 7 котельнай дьыл тымны кэмигэр объектары итинэн хаачыйаллар. Билигин тургуунан икки котельнай итинин биэрэр кыахтаахтар. Атыттарыгар улахан өрөмүөнү үлэлэр ытыллыахтаахтар. Маймаҕа 3 котельнай оттуллуохтаах. Дөтсөд котельнайга илинэстала баар буоллаһына уу кутуулар емкөһүн сваркалаан ити бириллэр кыахтаах. Кулууп уонна маһаһын котельнайдарыгар капитальнай өрөмүөннөр оҕоһуллуохтаахтар. Оччобуна эрэ ити котельнайдар объектары итинэн хаачыйахтар. Оскуола дьытэтэн оттуллар котельнайга бытархай өрөмүөннөр барыахтаахтар. Атамайга баар гаражка араас кээмэйдээх турбалар наадалар. Итигэр систематын тиһигин ыраастаахтарына эрэ үлэбэ бөлөм буолуоҕа.

Хатырык дөтсөдүгэр биһир котел уларыыахтаах. Бааньыкка ити ууну кутар 2,5 — 3 тонна кыамталаах емкость сыгыйан эмэхсийбит. Кини кварталнай котельнайга былырын сайын капитальнай өрөмүөн ытыллы-

быта. Онно олохтоох дьыт уот коммунальнай хаһайыстыбатын тэрилтэтин үлэһиттэрэ бэйэлэрин күүстэринэн урут чоһунан оттулла турбут 6 оһобу көтүрөн, саналы таанга газка көһөрбүттэрэ. Өрөмүөнү ытарга саҕа оһохтору атылаһар харчы суоһунан атын сирдэртэн быраһыллыбыт оһохтору көтүрөн туһамыттар. Ол курдук икки оһобу Маймаҕаттан, үһү Арбынтан тийбиттэрэ. Ити котеллар эргэлэрэ да бөрдө, туһанылыбатахтара да ыраатан итэбэстэрэ элбэбэ. Кини кварталнай котельнайга 6 оһох турбуттан иккитэ кыра кыамталаах, убаһас оттукка анамтатах буоланнар быйыл күһүң уларытыллан, саналы таһыллар буолуулар. Котельнай оһохторугар буруону хачайдыр вентилятордар суохтарынан улахан кыстык эрэдэммиттэр. Дьыт уот коммунальнай хаһайыстыбатын үлэһиттэрэ бэйэлэрэ көбүлэһиннэринэн сиемени үрдэрэ вентиляторы уларытан оһорон, буруону хачайдыр вентилятор онугар туруоран, балаһыаньаттан тахсыбыттар. Быйылгы кыстыкка буруону хачайдыр вентилятордары булан сананы туруордахтарына эрэ оһохтор толору көдүүстээхтик үлэһип кыахтаахтар. Онтон буруону хачайдыр вентилятордар республикага суохтар эбит. Хатырыктар былырыннчттан кыалыбатах икки оһохтору уларытан, универсал котеллары туруорар былааннаахтар. Былырын биһир саахалла-

на сыспыта. Сааскы өттүгэр Дьокуускайга котеллар баар эрдэхтэринэ харчы суох буолан кыйан ылбатахтара. Ол түмүгэр билигин КВ котеллары уларытан оһорон туруорарга күһэллиннэлэр.

Нөһилик олохтоохторун итинэн хаачыйыыга Кутуков И. С. начальниктаах, Дьяконов Н. А. теплотехник-инженердээх, 40-тэн тахса үлэһиттээх олох-дьаһах коммунальнай хаһайыстыбатын тэрилтэти кыһамнытын ууран үлэһип. Кинилэр төһө даһаны ааспыт сыллааһы үлэлэрин төлөбүрүн аахсыбаталлар. «матырыйаал суох» — дьини баран биһир куустан оһорботтор. Онтонмантан эргэ-урба турбаны, араас тимири хомуйсан, ону сваркалаан өрөмүөнү ыталлар.

Кыстык туһунан боппуруос нөһилик дьаһалтатын коллегиятыгар дьүүлэһиллибит. Онно тэрилтэлэр салайааччыларын кыстыкка бөлэмнэрин туһунан информациялары истилибит. Салайааччылар бары кини кварталнай котельнайтан быһаччы тутулуктаахтарын, кыра өрөмүөнү ытарга харчы, кырааскалырга кырааска суоһун, тунуук таһа, тоһово тийбэтин, оһор үгүс мөһөйдөри үөскэтэллэрин коллегияга иһитиннэрибиттэр.

Быйыл сайын олохтоох орто оскуолага капитальнай өрөмүөн ытыллар былааннамыт. Таас оскуола тоһуутун кэһиттэн итигэр систэмэти арытатыллыбыт. Онно ааспыт сылларга ос-

куола дьытэ олус тымныйбыт. Ити биллэн турар үөрэ-нээччилэр үөрэнэллэригэр, учууталлар үлэһиптэригэр оһуулаах буолбута саарбахтаммат. Тымныйан ыарынтан үгүс уруоктар, үлэ күннэрэ көтүлүбүттэр. Нөһилик кинин объектары күһүңгү уонна кыһыҥгы сезоннарга бөлэмнир, олохтоох дьыт-уот коммунальнай хаһайыстыбатын үлэһиттэрэ оскуола итигэр ситимин тупсаран оһорууга бэйэлэрэ туһунан былааннаахтар. Турбаларынан регистрдары оһортоон, вентилятор оһордон, итин салгыны үрдэрэн итинин биэрэр санаалаахтар. Ити таһылынаһына, оскуола иһигэр саамай сөрүүнэ 12 кыраадыска тэннэһибэ. Өскөтүн салгынынан итинин таһылынаһына, өссө сылаас буолуоҕа.

Кыстыкка бөлэмнэни үлэтигэр нөһилик олохтоохторо бары даһаны туруунан, санааларын ууран үлэһипхамсы сылдыаллар. Онно харчы кэлбэтэ, матырыйаал суоһа мөһөйдөри үөскэтэллэр. Ити үлүгүрдээх кини кварталнай котельнай былырын сайын өрөмүөннэбит дьон, күн бүгүңгүгэр дьыт харчыларын кыйан ыла иликтэр. Кинилэр быйыл үөрэнэр оһолоругар таһас-сап, кинигэ, тэтэрээт ылар кыахтара суох. Нөһилик олохтоохторо ыарахаттары аахсыбакка, урукку үөрүйэхтэринэн кыстык бөлэмнэ ыталлар, үлэһип чаһыйбаттар. Билигин 20-н таһса кинилээх үс биригээдэ, үкүлэрэ кочегардар, өрөмүөнгэ сылдыаллар. Туора дьонго хамнас төлөөн үлэлэтэр кыахтара суох. Олохтоохтор Егор Сыроватский, Василий Сидоров, Николай Докторов, Владимир Дьяковский, Егор Ноговицын, Афанасий Соловьев, суоппар Юрий Николаев, о.д.а. баар балаһыаньаны өйдөөһүнө бириэмэлэрин аахсыбакка сүүрэллэркөттөлөр. Кооперативнай хаһайыстыба техниканан, уматыгынан көмөлөһөр.

Кыстык бөлэмнигэр итигэр ситим өрөмүөнэ проблема ангар эрэ өртө. Аны дьытэри өрөмүөннэн, кырааскалаан, сылытан, дьон оһорор уонна үлэһип усулуобуйалара тэриллэхтээх. Өрөмүөнгө үлэһиптэрин сөптөөх биригээдэлэр бааллар. Кинилэр кыра да буоллар харчыны урут төлүүрү ир-

диһлэр. Ол харчы суоһун курдук суох.

Кыстыкка бөлэмнэнини ытарга кирпиччэ, итигэр ситимгэ араас турбалар о. д.а. матырыйааллар тийбэтэр.

Бары тэрилтэлэр үлэһиптэрэ үлэһип дьытэри оһостууно эбиттэр. Кулууп, спортсаала үлэһиптэрэ харчы тийбэтинэн уопускаҕа ытыллыбыттар. Кинилэр бу күннэргэ саҕа түмсөн эрэллэр. Кыра да буоллар кырааска баар эбит. Онон кыра өрөмүөн, кырааскалааһын сабаланыахтара. Балыһа өрөмүөнү Румянцев М. И. салайар Намнааһы промкомбинат коллективин биригээдэтэ ылыммыт. Кулуупка эмнэ улахан өрөмүөн ытыллыахтаах. Кулууп дьыттин ааннара, муостата, тунууктар, истэһинэ өрөмүөнгө наадыбыттара быданнаабыт. Пилорама өрөмүөнү туһулуур матырыйаал ситэ бөлэмнэммит. Кулууп өрөмүөнүгэр 50 мөл. солк. көрүллүбүт. Харчы суоһунан ити сууматтан 20 мөл. сотуллубут. Аны кыһын М. К. Аммосов 100 сааһын туолуутугар аналлаах юбилей ытыллыта кулуупка былаананар. Онно юбилейга аналлаах киэргэтин оһоһулуоһтаах. Өтөр кэмнэн өрөмүөнү билбэтэх спортивнай саала сөргүтүллүөхтээх. Күһүңүн айы завалинкатын хаһатан кыстыгы туоруулар эбит. Спортивнай саала муостата аһаһас, онон тымны.

М. К. Аммосов аатынан Хатырыктааһы орто оскуола кэһин сылларга тымнытын үөрэнээччилэри, үлэһиптэри улахан кыстыкка эрэдээтэ. Быйылгы юбилейдаах сылга бу оскуола өрөмүөнүгэр 270 мөл. солк. көрүллүбүт. Үлэһип биригээдэлэр бааллар. Кинилэр кыра да буоллар хамнастарын суотугар харчыны көрдүүллэр. Итинин сөргэ оскуола итигэр систематын тупсаран оһоруу көрүллэр.

Быйыл күһүн уу суола сабыллан иннинэ Көбөкөнтөн 130-ча тонна газоконденсат тээһиллэхтээх. Бу күннэргэ икки массынаны тийэбиттэр. Таас чоһунан хааччылы туруга мөлтөх. Дьаһалта баһылыга Собакин Е. Н. этэринэн, улуус дьаһалтатын финансовай управленийта урукку сылларга кэмнигэр харчыны биэрэн, чо-

буунан эрэйэ усох хааччылыбыттар. Быйыл даһаны эрэллэрин сүтэрбэттэр.


Нөһиликкэ кыһыҥгы кэмгэ маһы оттор. Ону нөһилик дьаһалтата маһы кэттэрэн сүрүннүүр. Билигин тыага 500 куб.м. эрбэммит мас бөлөм. Ону бөлэмнэбит дьон бэйэлэрэ тийэн, дьон тусаһаларыгар сүөкүөхтээхтэр. Биридинлээн ыаллар оттор мастарын саас бөлэмнэтэр буолбуттара үс сыл буолбт. Сэри, тыыл, үлэ ветераннарын оттук маһынан олохтоох дьаһалта хааччылар. Итинэн барыта эрээ-дэхси буолбатах. Итэбэс-быһаһас элбэх.

Ааспыт кыстыкка уон ыалга Корея оһобун киллэрбиттэр. Ыаллар саҕа оһохторун сирбэтэхтэр. Маһынан оттунардааһар арыый чөлчөки курдук. Ол онугар дьаһалта убаһас уматыгын булуутугар уонна тийэһиптэригэр ыарахаттары көрсүүһүлэр.

Сайыҥгы кэмгэ нөһиликкэ оттоон бэйэтэ тиһэр. Чугас өртүн эрдэ тиһтэрэллэр. Өскөтүн 2-3 сыллааһыта ыаллар бары отторун күһүн эрдэ тийтэрэр эбит буоллаһына, быйыл сайын аһыһабыт. Төһө даһаны ардаатар, от үүнүүтэ мөлтөбүн үрдүнэн нөһилик олохтоохторо сезоннааһы былааннарын толорор эрэллээхтэр.

— Биһир дойдулаахпыт, уһулучулаах государтвеннай деятель М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сыллаах юбилейн атаарыһыны бэйэ бодуһун тардынан, өрөһөн-чөһөн көрүстэхпитинэ саһатанар. Тэрилтэлэр салайааччыларын кытта күһүңгү ыраастаны боппуруоһун былааннааһыппыт. Бу күннэргэ бөһүөлөктэри ыраһырды, өрө тардыны, хомунуу үлэлэрин саһалыаһынуну. Биһир да кини, тэрилтэ ити дьаһалтан туора туруоһтара суоһа дьин эрэлэн улахан. Күһүңгү олохтоохтор сир аһын соһотуоһкалаатылар. Ити биллэн турар кырата суох көмө буолуоҕа. Төһө даһаны ыарахаттар баалларын үрдүнэн кыстыкка киһини проблемаларын быһаарарга эрэлбитин сүтэрбэһипт, — диһр Хатырык нөһилигин Дьаһалтатын баһылыга Егор Николаевич Собакин.

В. СЫРОМЯТНИКОВ.



1997—98 с.с. Нам улууһун дьаһалтатын салаа профсоюзтар сэбиэттэрин уонна үлэни биэрээччилэр икки ардыларыгар сөбүлэни

БУ СӨБҮЛЭНИИ ЭКОНОМИКАНЫ РЕФОРМАЛААҬЫН УОННА ТУРУКТААХ ОНОРУУ УСУЛУОБУУАТЫГАР «КОЛЛЕКТИВНАЙ ДУОГАБАРДАР УОННА СӨБҮЛЭНИЛЭР ТУСТАРЫНАН» РФ СОКУОНУГАР УОННА 1997 СЫЛГА СР ПРОФСОЮЗТАРЫН ФЕДЕРАЦИЯТЫН ИККИ АРДЫЛАРЫГАР РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СӨБҮЛЭНИИГЭ СӨП ТҮБЭНИННЭРЭН, УЛУУС РАБОЧАЙДАРЫН УОННА СУЛУУСПАЛААХТАРЫН СОЦИАЛЬНАЙ КӨМҮСКҮҮР СЫАЛЫНАН ТҮНЭРСИЛИННЭ.

УЛУУС БАРЫ САЛААЛАРЫГАР ХАМНАС ТӨЛӨБҮРҮГЭР УОННА ҮЛЭ УСУЛУОБУУАТЫГАР, ДЬАРЫКТААХ БУОЛУУГА, ГОСУДАРСТВЕННАЙ ПРЕДПРИЯТИЕЛАР, ҮӨРЭБИРИИ, ДОРУОБУУА ХАРЫСТАБЫЛЫН, КУЛЬТУРА, ДЬИЭ-УОТ КОММУНАЛЬНАЙ ХАҦААЙЫСТЫБАТЫН, ТУТУУ ТЭРИЛТЭЛЭРИН ИТИЭННЭ ТЫА ХАҦААЙЫСТЫБАТЫН ҮЛЭНИТТЭРИН СОЦИАЛЬНАЙ МЭКТИЭЛЭЭНИНГЭ, СОЦИАЛЬНАЙ ҮЛЭБЭ СЫҦААННАҦЫЛАРЫ СҮРҮННЭЭНИНГЭ БУ СӨБҮЛЭНИИ ПРАВОВОЙ АКТАНАН БУОЛАР.

I. УОПСАЙ БАЛАҦЫАННА

1. Бары үс өрүттэр бэйэлэрин болумуочуйаларын билинэллэр. Кинилэр хардарыта тэн бырааптаах биригэ үлэлээһингэ, итэбэйсигэ, хардарыта өйдөһүүгэ уонна эппиэтинэскэ олобуран сыһыаннаһаллар.

2. Бу сөбүлэни улуус бары салааларын үлэнииттэригэр саамай кыра социальнай мэктиэлэри олохтуур уонна бэйэни үбүнэн хааччыны баар буоллабына бу мэктиэлээһини кэнэтэргэ былаас олохтоох органнарын уонна үлэ коллективтарын бырааптарын хааччахтаабат.

3. Бу сөбүлэни правовой актанаан буолар уонна кини усулуобуйалара түһэрсит өрүттэргэ эбэһээтэлинэйдэр уонна өрүттэр илии баттаабыт күннэриттэн күүһүгэр киирэр.

II. ӨРҮТТЭР ЭБЭҦЭТЭЛИСТИБЭЛЭРЭ

1. Улуус дьаһалтата, салаалар икки ардыларынаабы улуустаабы профсоюзтар сэбиэттэрэ уонна үлэни биэрээччилэр предприятиеларга, учреждениеларга, улуус коллективнай, бааһынай хаһаайыстыбаларыгар үлэни биэрээччилэр уонна профсоюзнай комитеттар икки ардыларыгар коллективнай дуогабардары түһэрсии суолунан бу сөбүлэниини олоххо киллэрингэ бэйэлэригэр эбэһээтэлистибэ ылыналлар.

2. Хас биридии үлэниит социальнай уонна экономической таһымын үрдэтиини мэктиэлиир производвоны сайыннарыга усулуобуйаны тэрийии наадалаабын сөбүлэни кытыылаахтара билинэллэр.

3. Бу сөбүлэниигэ илии баттаабыт ханнык бабарар өрүт сөбүлэниини уларытарга уонна эбэргэ этии киллэрэр бырааптаах, олор өрүттэр хайы-нахха ылыммыт эбэһээтэлистибэлэрин толорууга мэхэйи үөскэтиэ суохтаахтар. Ити этиилэр өрүттэр хардарыта сөбүлэниилэринэн ылыллыахтарын сөп.

4. Сөбүлэни дьайар кэмигэр предприятиелар уонна тэрилтэлэр салайааччылары бу сөбүлэни усулуобуйатын толорор буоллахтарына салаалар икки ардыларынаабы профсоюзтар сэбиэттэрэ коллективнай акталары биллэрингэ, забастовкалары уонна атын дьайылары туоратыга тутунуулаах буоларга эбэһинэстэнэр.

5. Улуус дьаһалтата СР Правительствотыгар учреждениелары, тэрилтэлэри, предприятиелары уонна коллективнай хаһаайыстыбалары, бааһынай хаһаайыстыбаларын ассоциациятын 1997-1998 сс. усталарыгар сөптөөх кэмигэр толору үбүлүүргэ этиилээх киирэр уонна үлэ туһунан РФ сокуоннарын Кодексын 96 ыст. олобуран улуус бюджетнай тэрилтэлэрин үлэнииттэригэр хамнас төлөбүрүгэр хойугатыны таһаарбат, ону тэнгэ улуус хозрасчетнай тэрилтэлэригэр хамнас төлөбүрүн систематын сүрүннүүр.

III. ҮЛЭ БИРИЭМЭТЭ

1. Туттулла сылдыар законодательствоҕа сөп түбэһиннэрэн өрүттэр хааччийаллар:

1.1. Рабочайдар уонна сулууспалаахтар үлэлиир кэмнэрин нормальной үһүнүн, 8 чаастаах үлэ күннээх 40 чаастаах үлэ нэдиэлэтин.

Дьахталларга хамнастарын төлөөн туран 36 чаастаах үлэ нэдиэлэтин, туттулла сылдыар законодательствоҕа сөп түбэһиннэрэн толору үлэ нэдиэлэтин кээмэйинэн. Предприятиелар уонна тэрилтэлэр коллективнай дуогабардарынан быһаарыллар.

1.2. Бырааһыннык иннинээҕи күннэргэ үлэ чааһын үһуна 1 чааһынан кылгатыллар.

1.3. 1 уонна 4 кылаастарга үөрэнэр оҕолоох дьахталларга хамнаһын төлөөн туран балаган ыйын 1 күнүгэр үлэттэн босхолонуллар.

1.4. Үлэнииттэр үлэлэрин режимэ уонна сыһыаннара предприятиелар уонна тэрилтэлэр коллективнай дуогабардарынан быһаарыллар.

1.5. Бу сөбүлэни дьайытын устатыгар үлэнииттэр төлөбүрө суох күһэллэн уопускаларын иһин компенсацияны төлөөһүн. Предприятие, тэрилтэ профсоюзун сайабылыаннаатыгар уонна бирикээс куоппуйатыгар олобуран дьарыктаах буолуу фондатын суотуттан. Күһэллэн кураанах уопускаҕа сылдыар үлэнииттэргэ (предприятие, учреждение, тэрилтэ) компенсационнай төлөбүрдэри биэрии бэрээдэгин уонна усулуобуйаларын туһунан балаһыаннааҕа сөп түбэһиннэрэн, бирикээс 51, 2.04.94 с.

IV. ҮЛЭ ТӨЛӨБҮРЭ

1. Улуус үлэнииттэрин үлэлэрин төлөбүрүн уонна социальнай көмүскэллэрин мэктиэтин источнигынан үлэ коллективтарынан үлэлээн булуллубут үп-харчы итиэннэ олохтоммут бэрээдэгинэн бюджеты толорууга бэриллэр атын источниктар буолаллар.

2. Сүрүн дьарык буолбатах предприятиелар үлэнииттэрин мунутуур кыра хамнастара СР законодательствотыгар сөп түбэһиннэриллэн олохтонон. Хамнас төлөбүрүн бачача үрдүк таһыма бэйэ үптээх-харчылаах буоллабына олохтонон сөп уонна улуус предприятиеларын, учреждениеларын коллективнай дуогабардарыгар көрүллүөхтээх.

3. Кыһалбаттан простуюйдааһынгга, үлэниит буруйуттан буолбатах түбэлтэбэ, үлэ фрона, материальной ресурсаларынан хааччыны суобуттан, күүтүллүбэтэх балаһыанналар кэмнэригэр у.д.а. күһэллэн тохтобул кэмигэр хамнас төлөбүрө тарифнай ставка (оклад) үс гыммыт икки кээмэйинэн аабыллар.

4. Түүнгү кэмигэ уонна бырааһыннык күннэргэ үлэ иһин төлөбүр предприятиелар, учреждениелар, тэрилтэлэр, уопсастыбалар коллективнай дуогабардарынан олохтонон, ол гынан баран законодательствонан көрүллүбүтүн кырата суобунан.

5. Үлэни биэрээччи инициативатынан кадрдары хаттаан бэлэмнээһин уонна атын идэбэ үөрэтиигэ тиһэх үлэлээбит миэстэтигэр ыйдаабы орто хамнаһын 100% кээмэйинэн төлөнөр.

6. Профкомнар председателлэрин салалтатынан хамнаһы кэмигэр биэрини хааччыны хонтуруоллааһынгга профсоюзнай постар тэриллэллэр, олор хамнас хойугааһынын биричинэтин туһунан информацияны истэр бырааптаахтар.



7. Үлэни биэрээччилэр үлэ төлөбүрүн кэмйгэр биэри механизмын олоххо киллэрэллэр, бу боппуруска профсоюзтарга наадалаах ин-формацияны биэрэллэр.

8. Олорор минимумтан кыра хамнастаах үлэни төлөбүрү нолуоктан босхолоон туран компенсационнай төлөбүр киллэриллэр.

9. Оскуоланы бүтэрбиттэргэ үлэ миэстэтин былааннаах ахсаанын хаачыйбыт салайааччылар дьарыктаах буолуу фондатын суотуттан бириэмийэлэнэллэр.

V. УОППУСКАЛАР

1. Сыл айы төлөнүллэр уопуска уопсай үһүнүн 24 үлэ күнүнэн быһаарарга, алта күннэх үлэ нэдиэлэтинэн аапан, компенсация быһытыннан эбии — 21 үлэ күнүн уонна эбии — үһүн сыллаах үлэ иһин уопусканы коллективнай дуогабар быһытыннан.

2. Үлэни биэрээччилэр уонна профсоюзнай органнар коллективнай дуогабары түһэрсэллэригэр баар үптэрин-харчыларын кыабынан үлэни төлөбүрү эбии уопусканы олохтууллар, ити РФ ҚЗОТ-ун 68 ыст. уонна атын локаль-най нормативнай акталарынан көрүллэр, сыл айы бэриллэр сүрүн төлөнүллэр уопуска-ны таһынан.

3. Предприятиелар, учреждениелар, тэрил-тэлэр босхолооммото профкомнардын предсе-дателигэр сыл айы төлөбүрдэх үс үлэ күн-нэх эбии уопуска бэриллэр.

VI. ДЬАРЫКТААХ БУОЛУУ ТУҢУНАН

1. Предприятиены, тэрилтэни, учреждение-ны, акционернай уопастыбаны суох оноруу-га уонна үлэни төлөбүрү босхолоонунга компен-сация төлөбүрү законодательствонан олохтом-мут бэрээдэгинэн итиэннэ усулуобуйанан бэ-риллэр.

2. Предприятиены, тэрилтэни, учреждение-ны, уопастыбаны сабыыга (суох онорууга), ону тэнэ структуратын уларытыыга эбэтэр профилын кубулуутууга, хас биирдии чопчу түбэлтэбэ, онно үлэниир үлэни төлөбүрү үлэни биэрээччи уонна профсоюз бииргэ быһаарал-лар.

3. Улуу бары салааларын үлэни төлөбүрү маассабай босхолоонун туттулла сылдьар РФ законодательствотыгар уонна дьарыктаах бу-лууга көмөлөһүүгэ үлэни тэрийэр туһунан балаһаннаа сөп түбэһиннэрэн ытыллар, ити РФ Правительствотын 5.02.93 с. 99 №-дэхх уураабынан бигэргэтиллибитэ.

4. Үлэни биэрээччилэр профсоюз комите-тын кытта бииргэ предприятие средствотын суотугар үлэни төлөбүрү үлэни төлөбүрү эбии страховкалааһыны ытыахтарын сөп.

5. 1997-98 сс. улууска дьарыктаах буолуу программатын толорууга өрүттэр кыттыны ыталлар.

VII. ЛЬГОТАЛАР УОННА КОМПЕНСАЦИЯЛАР СОЦИАЛЬНАЙ МЭКТИЭЛЭРЭ

Үлэни биэрээччилэр уонна предприятиелар, тэрилтэлэр, учреждениелар, акционернай уопастыбалар үлэни төлөбүрү коллективтара бэйэлэрин дьаһалларыгар баар үпкэ-харчыга тирэбирэн, коллективнай дуогабарга манньк социальной мектиэлэри уонна льготалары олохтууллар:

1. Үлэни биэрээччи, эмсэбэлээһини ылыыга эппиэттэх эмсэбэлээбиккэ компенсация онорор эбээһинэстээх, «Үлэни биэрээччилэр үлэ-нит эмсэбэлэниитигэр, идэтинэн ыарытыыгар эбэтэр доруобуйатын атыннык да буортулаа-һынга, үлэбэ эбээһинэстэрин толорууну кы-тары сибээстээххэ төлөбүр быраабылалары-гар» сөп түбэһиннэрэн, РФ Үрдүкү Сэбиэтин уураабынан бигэргэтиллибитэ, 24.12.92 с. Т 4214-1.

2. Үлэ инбэлииттэригэр 3 сылга биірде саа-май кыра хамнас 10 төгүл ылыллыбыт кээ-мэйинэн компенсацияны төлөһүн эбэтэр ме-дицинскэй көрдөрүүгэ сөп түбэһиннэрэн пу-тевканы биэри.

3. Пенсияга тахсыыга, идэтинэн ыалдыбыт үлэниир, операцияны барбыкка, алдьархай-га түбэспиккэ биір кэмнэх пособие төлөнөр, ону тэнэ үлэни төлөбүрү түбэлтэтигэр дьэ кэр-гэнин чилиэннэригэр пособие бэриллэр.

4. Үс уонна онтон элбэх оболоох дьэ кэр-гэттэргэ коллективнай дуогабарга этиллиби-тин быһытыннан оскуолаба кириэн иннинэ-би саастаах оболор тэрилтэлэригэр сырытын-нары иһин төлөбүр намтатыллар.

5. Льготалар, мектиэлэр, компенсациялар переченнэрэ үп-харчы баар буоллабына, кол-

лективнай дуогабарга көрөн, үлэ коллективын быһаарытынан кэргэтиллиэн сөп.

6. Дьаһалта уонна профсоюзтар улуус оло-рор дьээлэри тутууга программатын толоруу-га мизэрэлэри ыталлар.

7. Өрүттэр үөрэнээччилэр сайынгы сынна-ланнарын тэрэһиннээхтик ытарга эбээһи-нэстэнэллэр.

8. 1997 сыл — Үөрэх сылын биллэрилли-битинэн Үөрэх министрствотынан уонна улуус дьаһалтатынан ылыныллыбыт холбо-луктаах мероприятиелар 1997 сылга Нам улуунугар үөрэхтэһин 125 сылын бары ытыллаллар.

9. Предприятиеларга, учреждениеларга хам-нас төлөбүрү фондатытан 2% бириэмийэ-лиир фонданы манньк бэрээдэктэх көрөргө:
50% — материальной көмөбө,
50% — бириэмийэбэ.

10. Коммунальной өгөлөргө льготалаахтар-га өттүк мас саамай кыра нуорматын сылга 18 кубометрынан олохтуурга.

1. Улуу дьаһалтата бары салааларга үлэ харыстабылыгар политиканы олоххо киллэ-рэр, ол сыалынан:

— үлэ усулуобуйатын уонна харыстабылын тупсарыыга, производствоба дэни-оһолу нам-татыыга, предприятиеларга, учреждениеларга профессиональной ыарыылары туоратыыга ту-һуламмыт мизэрэлэри ылар,

— улуус салааларыгар дэн-оһол тахсар түбэлтэтин биричиннэлэрин анализтыыр, ити-нэхэ олобуран производствоба дэн-оһол тах-сытын намтатыыга туһуламмыт мизэрэлэри предприятиеба олоххо киллэригэ инфор-мацияны уонна методической сүбэлэри бэлэм-ниир,

— «Үлэ харыстабылын туһунан» сокуонга сөп түбэһиннэрэн производственной дьээлэри, тутуулары, оборудованиены туһаныыга, тех-нологической процесстар куттала суох бу-лууларыгар, ону тэнэ коллективнай уонна биірдиилээн көмүскэни средстволарын кө-дүүстээхтик туһаныыны уонна специалиста-ры таһаһынан хаачыйар.

2. Салаалар профсоюзтарын улуустаабы ко-митеттара профсоюзтар республикатаабы ко-митеттарын кытта бииргэ үлэ харыстабылы-гар уонна экологияба коллективнай дуогабар-га ыйыллыбыт быраабылалары тутуһуну об-щественнай хонтуруолааһыны олохтоһунга үлэни ыталлар.

— үлэ усулуобуйатыгар уонна харыстабы-лыгар, үлэ буортулаах усулуобуйатын иһин льготаларга уонна компенсацияларга интэ-риэтэри көмүскүүр сыалынан, үлэ процес-тарын толоруунан сибээстээх дэн-оһол тах-сытын түбэлтэтигэр үлэни төлөбүрү консульта-ционнай көмөнү онороллор.

IX. ПРОФСОЮЗНАЙ ОРГАННАР УОННА ҮЛЭНИ ТӨЛӨБҮРҮ БЫРААПТАРЫН МЭКТИЭЛЭЭНИН

1. Үлэни биэрээччилэр уонна дуоһунастаах дьоннор «Профессиональной союзтар, кинилэр бырааптарын итиэннэ үлэлэрин мектиэлэрин туһунан» РФ, «СР-га профессиональной союз-тар тустарынан» сокуоннарга сөп түбэһиннэ-рэн профсоюзтар бырааптарын тутуһаллар уонна үлэлэригэр бары өттүнэн көмөлөһөллөр.

2. Профсоюз бырааптарын кэспит эбэтэр кини сокуоннай үлэтин мэхэйдэхэр дуоһуна-стаах дьоннор законодательствонан олохтом-мут бэрээдэгинэн эппиэтинэскэ тардыллар.

3. Үлэни биэрээччилэр, дуоһунастаах дьон-нор профсоюзнай тэрилтэлэр бэрэстэбиитэл-лэрэ предприятиеба, тэрилтэбэ, учреждение-ба, акционернай уопастыбага уставной сору-ктарын уонна законодательствонан бэрилли-бит бырааптарын толорууга сылдыыларын мэхэйдэхэр бырааптара суох.

4. Профсоюзнай органнар састааптарыгар быбардаммыт уонна производственной үлэт-тэн босхолооммото үлэни атын үлэбэ көһө-рүү, дисциплинарнай мизэрэни туттуу, адми-нистрация инициативатынан ууратыы проф-союзнай органтан сөбүлэнэ суох таһаарыл-лыа суохтаах, РФ ҚЗОТ-ун 235 ыст. сөп тү-бэһиннэрэн.

5. Предприятиелар салайааччылары РФ ҚЗОТ-ун 232 ыст. сөп түбэһиннэрэн быбар-даммыт профсоюзнай (улуустаабы) органнар-га, комитеттарга хамнас фондатытан 0,3 % тан итэбэһэ суох социальной-культурнай уон-на физкультурнай үлэбэ аһараллар.

6. Үлэни биэрээччилэр уонна профсоюзнай органнар коллективнай дуогабардары уонна сөбүлэһилэри түһэрсингэ босхоломмут проф-

союзнай үлэни төлөбүрү уонна быбардаммыт органнар үлэни төлөбүрү бу предприятие, уч-реждение уо.д.а. үлэни төлөбүрү олохтоммут льготалары уонна социальной мектиэлэри кө-рөллөр.

7. Өрүттэр предприятиелар, тэрилтэлэр, уч-реждениелар, уопастыбалар бухгалтерияла-рын нөһүө чилиэнискэй профсоюзнай усунуос-тары хомуйуу туттулла сылдьар бэрээдэгин онуунан хаалларга сөбүлэстилэр, үлэни төлө-бүрү суругунан сайабылыанналарыгар олобуран итиэннэ коллективнай дуогабардарга туһаан-наах суруйуу баар буоллабына.

8. Социальной аһылыгы тэрийингэ, ветеран-нарга, кыаммат үлэни төлөбүрү льготнай дьэ-уот биэригэ, санитарнай-гигиенической нуор-манан, үлэ куттала суох усулуобуйатынан хаачыйыыга, үөрэбирии учреждениеларын са-нга тутууларын уонна оболор сайынгы үлэлэ-рин, сынналаннарын объектары тутууга ве-домственной үлэ харыстабылын сулууспала-ра уонна профсоюз специалистара бииргэ кыттыларыгар мизэрэлэри ырытан онорор уонна олоххо киллэрэр.

9. Курорттарга, сынналан санаторнай дьэ-лэригэр, санаторий-профилакторийдарга до-руобуйаны тупсарар, социальной аһылыкка путекалары булар.

— социальной аһылык путекаларын 50 % на кыаммат дьэ кэргэттэргэ босхо бэриллэр.

10. Салайааччыны кытта үлэ дуогабара тохотуллуон сөп профсоюзнай орган модь-уутуунан: үлэ туһунан законодательствоны кэ-һин иһин, коллективнай дуогабарынан эбэ-һэтэлиститибэлэри толорбот буолуу иһин, бү-рүкүрээттэһин, балакыыта иһин, былааһы уонна сулууспалы боломуочуйаны наһаа туттан, профсоюзнай устаабы кэһин уонна профсоюзнай органнар уураахтарын аахайбат, толорбот буолуу иһин.

— профсоюзтар үлэлэрин харгыстааһын иһин.

11. Салайааччылар профсоюзнай органнар ыгырылары, сайабылыанналарын, этил-лэрин, модьуйуулары сөптөөх кэмйгэр көрө-лөр уонна ылыктыах быһаарыны биэрэллэр.

12. Профсоюзтар бюджет таһынаабы фон-даларга нолуок төлөбүрүттэн босхолоноллар, «Профсоюзтар тустарынан» СР Сокуонун 26 ыст. сөп түбэһиннэрэн.

13. Улуу профсоюзнай органнара олохтоох дьаһалталарга экономической уонна социаль-най сайдыы былааннарын толорууга көмөлө-һөллөр. Үлэ дыссипилинэтин бөбөргөтүүгэ, общественной бэрээдэги харыстааһынга, ква-лификацияны үрдэтигэ үлэни ыталлар, предприятиеларга уонна учреждениеларга, ону тэнэ улуу үрдүнэн ытыллар мероприя-тиеларга актыбынай кыттыны ыталлар. Коллективнай дуогабардарга уонна сөбүлэ-һилэргэ олобуран, бары таһымнарга дьаһал-та уонна профсоюзтар икки ардыларыгар со-циальной бииргэ үлэлэһин механизмын тэ-рийингэ уонна тупсарыыга үлэни сүрүннүүл-лэр. Сөбүлэһини толоруун хаамыыта уонна түмүктэрэ сөбүлэһини түһэрсит өрүттэр холбоһуктаах муннахтарыгар көрүллэр, сыл-га иккиттэн итэбэһэ суох өрүттэртэн биірде-стэрин модьуйуутунан.

XI. СӨБҮЛЭҺИНИ КЭҺИИ УОННА ТОЛОРБОТ БУОЛУУ ИҺИН ЭППИЭТИНЭС

Сөбүлэһингэ илии баттаабыт өрүттэртэн хас биірдиилэрэ бэйэлэрин боломуочуйаларын иһинэн «Коллективнай дуогабардар уонна сө-бүлэһилэр тустарынан» РФ сокуонугар сөп түбэһиннэрэн, кинини олоххо киллэригэ эппи-этинэстэрин билинэллэр уонна сөбүлэһини эбэһэтэлиститибэлэрин толорууга, социальной бииргэ үлэлэһини эбэтэр итэбэһини конструк-тивнай принциптэригэр олобуран үөскүүр про-блемалары уонна иирсэннэри (конфликтары) быһаарыыга бииргэ үлэлииргэ эбээһинэстэ-нэллэр.

1 өрүт: Нам улуунун дьаһалтатын баһылы-га А. Н. ЯДРЕЕВ

2 өрүт: Нам улуунун салаа профсоюзта-рын сэбиэтин председателэ А. ШАРАПОВ,

3 өрүт: үлэни биэрээччилэр бэрэстэбиитэл-лэрэ: Намнаабы промкомбинат директора М. РУМЯНЦЕВ, улуус бааһынай хаһаайсы-тыбаларын ассоциациятын председателэ С. МЕСТНИКОВ, доруобуйа харыстабылын улуустаабы управлениетын кылаабынай бырааһа В. МАКАРОВ.

Нам улуунун дьаһалтатын юриһа К. Е. СИВЦЕВЫ кытта сөбүлэһилиннэ.

АРЫГЫ — ХАРАХ УУТА, СОР-МУН

ТОБО БАБАС ХОЛКУЛАРАЙ?

Бу кэлинги сүлларга олохпур араастаан уларыйан тэлэрийн кэллэ, туох сана олоххо кинрэр да, үтүө-мөкү диэбэккэ ылынан илэбит. Сыана үрдээһиниң сии этэнгэ аһардыбыт, аны эмиэ харчы уларыйар дииэн буолла да, онтон үөскээн тахсар үгүс ыйтыгыларга эпниэти ким да чопчу биэрбэтэ буолуо, ол эрэн күн-дьыл көрдөрөн иһиэ.

Арай киһи аймагы биір саамай сүүрү буортулааччы — арыгы обургу туһунан киһи харабар бырабыллар уларыйыы оноһуллубат, олох уларыйытынан туһунаан, орох кэрээнэ суохтар — «туочкалар» дэнэн сага аат ылыннан, арыгынан күнүстэри-түүһүнэри хастыы эмэ сүл эргинэннэр иһэр байдылар. Хата ол дьонун арыгы алдырхайыттан үгүс ыал олобо алдыаммытыгар, араас тоһон, оһолоһон өлүүгэ, инбэлиит буолбуттарга быһаччы кыттыгастаах кимнээр да ыар буруйдаах оһорһонор ханнык да буруйу-сэмэни сүгэн тохотуллубуттара, боччуллубуттара иһиллибэт, оннук кыахтаах-күүстээх «былааны» ылбыттар үһү, хата ол оннугар ытыг киһини ытырдабына, ботуччу ыстарааптанан, биір эмэ куул уотурбаны уордахына, хаайыгы барыан.

Арыгы иһингэ грипп дуу, саһарар, ис ыарытын дуу курдук киһи билбэтһин киирри, сыстан ыарытыннарар ыары буолбатах. Бу ханнык бабарар киһи үөрбүчүчү эбэтэр хомойбучча, дьон көбөр биір-икки үрүүмкэни

иһэр. Ол курдук үгүс бырааһынныктыгар, сыбаайба, көрсүһүү, атаары аайы биір-икки үрүүмкэ буола сүлдьан, сыйа эт-хаан арыгыга ылларан барар. Онтон бэйэнгэ хонтуруолламмакка, туттуммакка, ким ис диэтэ да, иһэн истэхһинэ, иһээччи буолар дөбөг. Онтон кэлин эт-хаан ыллардабына, киһи өйүнэн кыайан турууласпат буолуор дылы эт-хаан арыгы көрдүүр. Ол иһин хайдах да туттуммакка, арыгы куһаңынын билэ-билэ иһэр туһулар.

Улаханник ылларбыт киһини биір-икки хаапһыла эмп харабар кутан, аҕыйах күн имэрийэн эбэтэр арыгы иһэрдэ-иһэрдэ хотуолатан, испэт огорбоккун, этигэр-хааныгар ингитэ сыртытаба дии. Мин санабар манник дьону үһүн соһус кэмгэ эмтиэххэ наада. Холобур, медицинскэй тыһынан туох дэнэрэ буолла? Олох балыһаба сытыаран эрэн, систиэмэ биэрэн, этиттэн-хааныттан арыгытын ыраастыахха, ньиэрбэтин, сүрүбүн эмтиэххэ. Уопсайынан бу киһи доруобуйатын туругун көнөрүүххэ уонна үлэһиһир сиригэр, дьон кэргэниһэр туох өйдөспөт баарый? Онуоха сөптөөх сүбэни-аманы биэрһэххэ. Дьэ ол кэһниттэн эт-хаана арыгы көрдөөбөт буолбутун кэһнэ, киһи бэйэтэ соруйан сагалыы саһалаабатабына, иһиэ суоҕа.

Сорохтор бабар «чүгүгэй аҕай ньэһикэлээһин буолсу» диэхтэрэ. Суох, оннук буолбатах, бу хас биірдиң дьөн кэргэни таарыйар дыһала.

Дьөн кэргэнэ испэт-аһаабат буоллабына, чугас дьоно, аймахтара бааллар. Уопсайынан ким да арыгы иһнэм суоҕа дииэн страховкаламмат, олоххо араас баар. Онон ким да, кими да хото саһарар кыаба суох.

Бу аныгы олохпур сорох өрүттэрин киһи өйдөөбөт — хамнас, харчы суобуһун үгүс ыал эрэйи көрөрүн көрө сүлдьабит. Аны ону ол диэбэккэ, үгүс дьон араас омок массыналарын хардара-тары быраһыны, дьөн атыллыыр-атыллаһар дьону ааһан сиппэккин. Аны «Москвич», «Запорожец» массыналар улаханник аахайлыбат да буоллулар, мотоцикллаах киһи дэг көстөр, хаһаайстыбалаах өттө үк сэр трактордаах.

Ээ, чэ, синэ биір, этэн бааран тэйинэм. Араас кээмэй-дээх, туруктаах, сыаналаах дьөн бөбө атылланар ээ, оттон Нам улууһа бүттүүн түмсөн, биір эмэ дьөнү атылланан ылан саатар уонча миэстэлээх наркологическай диспансер аһара буоллар дьон харчы төлөөн эмтэтиэ этэ дии саныбын, сыйа ол-бу көстөн иһиэ этэ. Ханна бабарар дьон олобо хайа хайысханан барара салайар үлэһиттэртэн улахан тутулуктаах. Кинилэр турун-наһарына тугу олоххо киллэрбэт буолуохтарый?

Арыгы буортутун ааһан сиппэккин. Сүүһүнэн ааһыллар уолаттарбыт эрһиһэнгэ нөһүө бааллар, армияҕа барар оһолорбут доруобайдара тарбахха баттанар. Уопсайынан бу арыгы туһунан араас санаалар этилиннилэр. Аҕай. Көр ол тухары туох да тойон-хотун санаатын хамсаппата, дуһуһатын аймаабата буолуо дуо? Эчи тобо бабас холкуларай, дьиппиһиһэрэй эбэтэр бэйэлэрэ эмиз олуэ эйэлэспит аһара дуу?

З. ЕГОРОВА.

УЛУУС ДЬАҔАЛТАТЫГАР

„Трактор“ сэрэтэр операцияны ытыты туһунан

Тыа хаһаайстыбатыгар бас билли көрүһнэрэ уларыйыларынан элбэх трактор, комбайн, прицеп сага бас билээччилэр ааттарыгар хаттаан регистрацияны ытытыллыахтаа ситэ бара илигинэн, трактордар, прицептэр, бэйэтэ хаамар атын да массыналар техническай туруктара, тас көрүһнэрэ мөлтөһүнэн, ытытыкка ситэ эппиэттэбэттэринэн: Арбын, Көбөкөн, II Хомустаах, Түбэ нэһиликтэригэр сүлһаабы техничкай көрүү ситэтэ суох ытытылытынан сибээстээн манныгы дьаһайбын:

1. Бу дьыл балаган ыйын 1 күнүттэн 30 күнүгэр дээр «Трактор» сэрэтэр операцияны ытыталларыгар улуустаагы ГАИ сулууспатыгар (нач. Харитонов Н. Н.), Гостехнадзор улуустаагы инспекциятыгар (нач. Стручков С. Б.) сорудахтыгар.

2. Нэһиликтэр олохтоох дьаһалталарын баһылыктарын «Трактор» сэрэтэр операцияны ытыталларыгар ГАИ уонна Гостехнадзор инспекциятын сулууспаларыгар бары көмөнү огороллоругар соруйарга.

3. Бэчээт, телевидение-радио средстволарынан «Трактор» сэрэтэр операция хаамытын, түмүктэрин сырдаталларыгар тустаах сулууспалар салайааччыларын Касьянов В. Г., Кривошапкин И. З. сорудахтыгар.

Улуус баһылыга А. Н. ЯДРЕЕВ.

ДОРУОБУИА — КҮНДУ БААИ

СЭЛЛИКТЭН СЭРЭНИЭХХЭ

Сэллик киһиэхэ дьөн сүөһүттүн эмнэ бэрлиһин сөп. Сыстыганнаах, инфекциянай ыарыһартан ордук улахан болдомтону эрэйэр. Ол курдук бу ыары сүөһү итинтигэр кырата суох хормонуну аһаларын таһынан киһи доруобуйатыгар эмнэ дүттэли үөскэтэр. Сэллингэни киһи эрэ буолбатах ынах сүөһүттэн барарый чыычаахха тийэ маалдылар.

Сэллик бактериятын хас да көрүгэ баар. Холобур, сүөһү орус көрүгүттэн (бичий), чыычаахтар куурусса көтөр бактериятыттан (птичий) маалдылар. Сэллик үһүс көрүгэ (человеческай) киһи киһиэ. Бу көрүгүнэр үһүн киһиэхэ бэрлиһэллэр үөһү улахан кутталы үөскэтэр. Оттон ынах сүөһү орус уонна киһи бактериятыттан маалдыар. Куурусса, сибиниһэ көтөр палочкатыттан маалдыар. Ол эрээри ыары хайа бабарар көрүгүн тарбачааччыларынан буолуохтарын сөп.

Бычай сэллик киһи сэллингэбэр сизэмэх. Киһи сэллигэ сүүһүнэн киһи тыганы ыарытыннарар. Рентген сардангаларын көмөтүнэн врач көрөн быһаарар. Онтон сүөһүнү сэллик кистээн сиир, уңуобун, сүһүөхтэрин, лимфатическай узелларын, мочеполовой уонна да атын

органнарын. Бычай көрүгүнэн ордук ыараханник маалдыаллар, эмкэ бэриниһиэ ыарахан.

Сэллик палочкатын бүрүһүнэ хировосковай фракциялаабынан кислоталарга да, щелочтарга да, испиргэ да улаханник бэриммэт буолан тас эйгэбэ уһундук сытар. Өрүс уутугар 7 ый, почваба сылы быһа сытынан сөп. Эппилкэбэ, фекалийга балтараа сылга тийэ тыһынаах буолар. Палочка уһундук сытытыгар намыһах температура, мөлтөх сырдатты, синктээх тутуу көмөлөөллөр. Тоң эккэ микробтар сылы быһа, туустаах эккэ балтараа ый, арыгыга 10 ыйга тийэ, сыырга тобус ый тухары тыһынаах сыталлар. Температура күүскэ үрдээһинэ ыарыны көбүтээччин ордук түргэниһ суох гыһыан сөп.

Үүтү оргуттааха бактерия үс мүнүүтэнэн өлөр. Күн уутун көнө сардангалара 5—6 чааһынан бактерияны өлөрдөлөр.

Сэллингэн маалдыар сүөһү бактерияны тас эйгэбэ араас суолунан таһаарар. Ол курдук тыһынар органынан сөтөллөрүгэр уонна үтүн, сыраанын, ингин уолда, таһаарар. Сэллик тарбаныгыгар улахан оруолу сүөһү ноһуома ылар. Ынах саабын

кытары сууккаба 37 мөл. дьон сүллик бактериятын таһаарар кыахтаах. Онон сүөһү туһар сирэ, уу, салгын уолда сэллик бактериятынан сутуллар. Сэллик тарбаныта воздушно-капельнай суолунан барар.

Сүөһү сэллик биллэрбэккэ сиир буолан быһаарарга орус уустук. Онон сүөһү сыгыабын аһынаабы лимфатическай узеллары кэтээн көрө сүлдьаахха наада. Ынах тыгата маалдыар буоллабына күүскэ сөтөллөр, ордук хамсанытыгар уонна дьүдүйэр, аанһа аһаабат.

Сүөһү сэллингэн маалдыбытын туберкулиновой пробала көмөтүнэн сааскы-күһүнү бириһэмэбэ быһаарыллар. Киһи сэллингэн маалдыбытын сэрэтэр мизэрэл:

1. Күһүн-саас ынах сүөһүгэ барытыгар туберкулиновой пробаны ытытаахха наада.

2. Эти үчүгэйдик буһарыахха, үтүү оргутоохха.

3. 14 саастарыттан үөһэ саастаахтары сылын аһын флюорограмманан хабыахха.

4. 12 ыйыттан уонна улактан эрэр оһолорго туберкулиновой пробаны эбэтэр Мантуну хайаан да ытытаахха. Манту отрицательнай реакцияны биэрдэһинэ сэллиги утары БЦЖ прививканы оноруоһа. 30 саастарыгар

дьонн о.э. саастарынан маалдык бөлөхтөрөгө: 5-6, 11-12, 15-17, 21-22, 27-30.

5. Сүөһү сэллик олус уһундук хайа органы эмсэбэлэппитин биллэрбэтһинэн, үк сүгэр кыайан көрөн быһаарыллыбат мочеполовой органнары ыарытыннарарынан сүөһүнү көрөр дьон сылын аһын сиилэрин, убаһастарын тубдиспансерга сэллик микобактериятын быһаартара туттарыахтаахтар. Бу ыһы түмүгэ 2—3 ыйынан бэриллэр. Анализ түмүгүнэн положительнай реакцияны биэрбит киһи доруобуйатын көрдөрүһэр.

Күндү ааһаччылар бэйэбит доруобуйабытыгар, сүөһүгүтүгэр болдомтолоох буолуң. Сэллик микобактерията киһи этигэр-хааныгар киирэн хаалар. Онтон доруобуйата мөлтөөн биэрдэһинэ бу хаалбыт микобактерия дьайыта күһүрүр түмүгэр иммунитетта мөлтөбүнэн киһи сэлликкэ ылларар.

Н. СОЛОВЬЕВА, сэллиги утары охсуһар диспансер фтизиопедиатра.

Максим суолунан

Биір дойдулаахпыт, чабылхай государственной уонна политической деятель М. К. Аммосов 100 сааһын туолуугун юбилейин бэлиэтирибит хонон турдахпыт аайы чугаһаан иһэр.

Юбилейга аналлаах дьаһаллар, мероприятиялар Максим Кирович төрөөбүт Хатырыгыттан, Нам улууһуттан саһалаан бүтүн Саха сирин үрдүнэн былааннаахтык, тэрэһиннээхтик ытытыларын көрө-истэ сүлдьан киһи аһынар, долгуйа үөрэр.

Билэргит курдук, ааспыт сайын нэһиликтэргэ, Хатырыкка, улуус кинигэр, Мэнэ-Хаһаласка М. К. Аммосов 100 сааһын туолуугутгар аналлаах ыһаахтар үгүс дьону түмэн, кинилэр сүргэлэрин көтөбөн, төлөннөөх революционеры аһан-чиэстээн ааспыттара.

М. К. Аммосов чэһингэр араас спортивной күрэхтэһинилэр ытытылыбыттара. Нам с. олохтооһо Семен Алексеев Египетка өрүһүнэн харбаабыта. Юбилейга аналлаах мероприятиялар салһанан бараллар. Модут олохтооһо, быйыл 50 сааһын туолбут спорт ветерана, ветераннар ортолоругар уһун дистанцияларга уонна марафонга сүүрүүгэ 1977-97 сс., республикаба уонна Россия күрэхтэһинилэригэр Москва уонна икки төгүл Архангельскай куоракка ытытыллыбыт марафоннарга миэстэлэспит уонна бастаабыт ИОН ВАСИЛЬЕВ, балаган ыйын 19 күнүгэр Дьоккуускай куораттан Правительство дьэһтин таһыттан, Дьоккуускай—Хатырык маршрутуһунан 100 километрга сүүрүүгэ стартыаба.

Ветеран М. К. Аммосов урут велосипединан айаннаабыт суолунан сверхмарафонга сүүрүүтүн, Максим Кирович 100 сааһын туолуугутгар уонна бэйэтэ улахан спортан туорууругар аһынар.

Үп-харчы суобунан, улуус дьаһалтата бу мероприятияны кыайан үбүлээбэтэ. Онон улуус спорду сэнээрээччилэрэ, тэрлэтэлэр, хаһаайстыбалар спонсордаан көмөлөһөргүтүгэр ыгырабыт. Көмөнү Модутка Ион Васильевка, эбэтэр М. К. Аммосов 100 сааһын туолар юбилейин бэлиэтири кизэһэ, аһынныы ыга оноруоһутун сөп. Бичат отдела.

Реклама • Виллэриһилэр • Реклама

Икки хостоох приватизацияламмыт квартираны биір-дии хостоох квартираларга атаһаһабын. Атын этиһилэр киллэрэххитин сөп. Үлэ чааһыгар телефоннаан: 21-1-62.

Күндү кэргэним, аҕабыт, эһэбит, убайыт **ИВАНОВ** Василий Еремеевич уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүн диригиник курутунан туһар бары аймахтарбытыгар, билэр дьонугар иһитиннэрэбит. Кэргэнэ, балыһтара, оһолоро, сизннэрэ.

Таптаһаах ийэм, эбээбит, тубдиспансерга өр сылларга үлэлээбит тыыл уонна үлэ ветерана **ОХЛОПКОВА** Евдокия Родионовна 78 сааһыгар б.д. балаган ыйын 8 күнүгэр ыараханник маалдыан эмискэ өлбүтүн билэр дьонугар, аймахтарыгар диригиник курутунан туһар биллэрэбит. Кыһына, күтүөтэ, сизннэрэ.

Намнаабы тубдиспансер коллектива өр сыл санитарканан үлэлээбит, үлэ, тыыл ветерана **ОХЛОПКОВА** Евдокия Родионовна уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн чугас дьонугар, аймахтарыгар диригиник курутунан биллэрэр.

Күндүтүк саныыр, таптыыр дьоммут, Хатырык олохтоохторо Сивцева Марфа Дмитриевна, Марков Анатолий Дмитриевичка кырачаан чыычаахтара **ДИИМЧИК** эмискэччи маалдыан күн сириттэн суох буолбутунан диригиник курутунан биллэрэбит. Эһээлэрэ, эбээлэрэ, аймахтара.

Күндү аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит, сэрни уонна тыыл ветераннарын Советта, сэрни актыбынай кыттыылааҕа **ЭВЕРСТОВ** Гаврил Иванович уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн бары билэр дьонугар диригиник курутунан биллэрэбит. Оһолоро, сизннэрэ, хос сизннэрэ.

Социальной харалта управлениета, улуус ветераннарын Советта Аһа дойду улуу сэринтин актыбынай кыттыылааҕа, инбэлиита, тыыл үлэ ветерана **ЭВЕРСТОВ** Гаврил Иванович уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүнэн оһолоругар, сизннэригэр, аймах-билэ дьонноругар диригиник курутунан биллэрэбит.

Таптыыр убайыт, таайыт **ИВАНОВ** Василий Еремеевич уһун ыарахан ыарыһыттан өлбүтүгэр кэргэнигэр, оһолоругар, чугас аймахтарыгар кутурбаммытын тиэрдэбит. Даниловтар, Слепцовтар, Цыпандиннар, Черногоградскайдар, Ядреевтар, Ивановтар.

Таптыыр быраатым **ИВАНОВ** Василий Еремеевич өлбүтүгэр кийинипэр, оһолоругар диригиник кутурбаммын тиэрдэбин. Убайа Д. Р. Иванов И.

Райпо бырабылыанһыта, профкома Сивцева Марфа Дмитриевнага уонна Марков Анатолий Дмитриевичка кинилэр таптыыр оһолоро **ДИМА** эмискэ маалдыан өлбүтүгэр диригиник курутунан биллэрэлэр.

Бырааппытыгар Анатолий, кийинипитигэр Марфа Марковтарга таптыыр уоллара, аҕабытыгар Миһиэрэйгэ, эбэбитигэр Ааныска таптыыр сизннэрэ **ДИМА** кыракий сааһыгар эмискэ маалдыан өлбүтүгэр диригиник курутунан биллэрэбит. Бөтүгүн Валентина, Василий Макаровтар, Розалия, Михаил Кугдановтар.

Редактор оннугар И. Е. СИВЦЕВ.

ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 21496, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640, бухгалтерия — 21141. «Нам» телерадиостудия — 21632.

Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэбитин, дьэһбит аадырыһын чуолкуй ыйың. Автор этэрэ мэддьи хаһыат санаатынын биір буолуохтаах дииэн буолбат.

«Энсийи» — Нам улууһун хаһыата; 678040, Саха Республиката, Нам с. Октябрьскай уул., 1. Учредителлэр: Нам улууһун дьаһалтата, «Саха-полиграфиздат» национальнай компания. С. Р. бэчээт уонна маассабай информация көгүлүн көмүскүүр региональнай инспекциятын регистрацияламмыт № Я 0095.

Нам улууһун типографията: 678040, Нам с. Ленскай уул. 85. Формата А3. Кээмэйэ 1,0 беч. лис. Нэдиэлэбэ үстэ тахсар. Индексэ 54889. Тираһа 1590. Бэчээттэннэ 10.09.97 с. Саһаһын №-рэ 98.